



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI YA 12

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI (HL)

BAMMBIRI LA VHURARU (P3)

LUHUHI/THAFAMUHWE 2014

MEMORANDAMU

MARAGA: 100

Memorandamu uyu u na masiatari a 12.

KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA (50)

KHOUDU	Khoudu 7: Vhuswikeleli ha nthesa 80–100%	Khoudu 6: Vhuswikeleli ha ntha 70–79%	Khoudu 5: Vhuswikeleli ho dziaho 60–69%	Khoudu 4: Vhuswikeleli vhu fushaho 50–59%	Khoudu 3: Vhuswikeleli ho linganelaho 40–49%	Khoudu 2: Vhuswikeleli ha fhasi 30–39%	Khoudu 1: U sa swikelela 0–29%
ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI (NV) (MARAGA: 30)	<u>24–30</u> -Zwi re ngomu ndi zwa mathakheni, nahone zwa vhusiki ha nthesa. -Mihumbulo i a tokonya nahone yo vibva. -U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea a si na vhukhakhi na khathihi, a kumedzeaho.	<u>21–23½</u> -Zwi re ngomu ndi zwa mathakheni nahone ndi zwa vhusiki ha ntha. -Mihumbulo ndi ya nthya nahone i a takadza. -U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea o lundwaho tshideli, nahone a kumedzeaho.	<u>18–20½</u> -Zwi re ngomu ndi zwi pfalah, zwo di farana. -Mihumbulo ndi i takadzaho, i a tendisea. - U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea avhudzi, a kumedzeaho.	<u>15–17½</u> -Zwi re ngomu ndi zwo teaho, nahone zwo farana lwo linganelaho. -Mihumbulo i takadzaho i re na vhusiki vhu fushaho. - U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea a fushaho, nahone a kumedzeaho.	<u>12–14½</u> - Zwi re ngomu zwo di linganelo sa zwenezwo, hu na mavhaka a xedzaho vhutumani. -Mihumbulo kanzhi ndi yo teaho, fhedzi vhusiki ho tahedzwa. - U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea a fushaho, nahone a kumedzeaho.	<u>9–11½</u> -Zwi re ngomu zwiwe a zwiho khagala, a zwo ngo farana. -Mihumbulo yo sekene, hunzhi i sokou dovhola. -A zwo ngo swikelela u vha kha Luambo lwa Hayani, naho zwo di pulanwa/hu na mvetomveto. -Maanea ha ngo bveledzwa nga ndila i kumedzeaho.	<u>0–8½</u> - Zwi re ngomu a zwo ngo lulama na luthihi, a zwo ngo lunzhedzana. -Mihumbulo yo tapanyedzwa, yo sokou dovhola. - U pulana na/kana mvetomveto a zwi fushi, kana a zwi ho. -Maanea aya ha nekedzei/kumedzei.
LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA (LTS) (MARAGA: 15)	<u>12–15</u> -U sumbedza vhudzivha ho godombelaho ha ndeme ya luambo. -Luambo, zwiga zwa u vhala zwo shumiswa zwone-zwone. -U shumisa luambo lwa nthesa lwa kuambele/maambele. -Munanguludzo wa maipfi wo	<u>10½–11½</u> - U sumbedza vhudzivha ho dziaho ha ndeme ya luambo. -Luambo, zwiga zwa u vhala zwo shumiswa hu si na vhukhakhi, u kona u shumisa luambo lwa kuambele/maambele. -Munanguludzo wa maipfi wo tea tshibveledzwa.	<u>9–10</u> -Hu na vhutanzi ha vhudzivha ha luambo. - Luambo na zwiga zwa u vhala hunzhi a zwi na vhukhakhi. - Munanguludzo wa maipfi wo tea tshibveledzwa.	<u>7½–8½</u> -Huiwe u vhonala ha vhudzivha ha luambo zwi hone. -Luambo ndi lwa misi, zwiga zwo shumiswa lu fushaho. - Munanguludzo wa maipfi u a fusha.	<u>6–7</u> -Vhudzivha ha luambo ho sekene. -Luambo a lwo ngo vibva, na zwiga zwa u vhala huiwe a zwo ngo shumiswa nga ndila yone. - Munanguludzo wa maipfi u a fusha.	<u>4½–5½</u> -Luambo na zwiga zwa u vhala zwo khakhea. -Munanguludzo wa maipfi wo shaedzwa. - Tshitaela, thounu na redzhisitara a zwo ngo tea. -Tshitaela, thounu na redzhisitara nga u angaredza zwi di anana na thodea.	<u>0–4</u> -Luambo na zwiga zwa u vhala zwo khakhea tshothe. -Munanguludzo wa maipfi a wo ngo tea na luthihi. -Tshitaela, thounu na redzhisitara zwo liana tshothe. -Ho dala vhukhakhi, naho zwo di vhalululwa na u sedzuluswa

	<p>sa vhambedzwiho/ wa nthesa wa maipfi, two vhibva vhukuma. -Tshitaela, thounu na redzhisitara two tea tshothe thoho ya mafhongo. -A hu na vhukhakhi na vhuthihi nga murahu ha u sedzuluswa na u vhalululwa ha mushumo.</p>	<p>vanganywa lwa vhusiki. - Tshitaela, thounu na redzhisitara two tea thoho ya mafongo. -Hunzhi a hu na vhukhakhi nga murahu ha u sedzuluswa na u vhalululwa ha mushumo.</p>	<p>- Kanzhi a hu na vhukhakhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p>	<p>dza thoho ya mafongo. - Hu di vha na vhukhakhi vhu si gathi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p>	<p>shaedza ndunzhendunzhe. -Hu na vhukhakhi ho vhalaho nahoh di vha na u vhalulula na u sedzulusa.</p>	Zwituku.	u vhalulula na u sedzulusa.
TSHIVHUMBEO (T) (MARAGA: 5)	4-5 -Kubveledzelwe kwo faranaho/lunzhe- dzeaho kwa thoho. -Vhudodombedzi vhu tokonyaho ha nthesa. -Mitala, dziphara two fhatwa lwa vhutali. -Vhulapfu/tshivhalo tsha maipfi zwi elana na ndaela dza thoho.	3½ -Mafhongo o bveledzwa nga ndila yo faranaho. Hu na ndunzhendunzhe. - Mitala, dziphara zwi a tevhelelea nahone two vanganwa. -Vhulapfu ho tea.	3 -Vhunzhi ha zwidodombedzwa two bveledzwa. - Mitala, dziphara zwo fhatea zwavhuđi. - Vhulapfu ho tea.	2½ -Dziriwe dza mbuno na zwidodombedzwa two bveledzwa. - Mitala, dziphara zwo khakhea fhedzi maanea a sala a tsha di pfala. -Vhulapfu ho lapfesa/ pfufhifhalesa.	2 -Vhunzhi ha dzimbuno dzi hone. - Mitala, dziphara zwo khakhea fhedzi maanea a sala a tsha di pfala. -Vhulapfu ho lapfesa/ pfufhifhalesa.	1½ -Zwi re ngomu zwiwe a zwiho khagala, a two ngo farana. - Mitala, dziphara zwi kha vhuimo ha fhasi. - Vhulapfu ho lapfesa/ pfufhifhalesa.	0-1 -O liana na thoho. - Mitala, dziphara zwo vhilingana, a zwi tevhelelei. -Vhulapfu ho lapfesa/pfufhifhalesa u fhirisa mpimo.

KHETHEKAYO YA B: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI (30)

KHOUDU	Khoudu 7: Vhuswikeleli ha nthesa 80–100%	Khoudu 6: Vhuswikeleli ha ntha 70–79%	Khoudu 5: Vhuswikeleli ho dziaho 60–69%	Khoudu 4: Vhuswikeleli vhu fushaho 50–59%	Khoudu 3: Vhuswikeleli ho linganelaho 40–49%	Khoudu 2: Vhuswikeleli ha fhasi 30–39%	Khoudu 1: U sa swikelela 0–29%
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO (NVT) (MARAGA: 18)	<u>14½–18</u>	<u>13–14</u>	<u>11–12½</u>	<u>9–10½</u>	<u>7½–8½</u>	<u>5½–7</u>	<u>0–5</u>
	<p>-Ndīvho yo dziaho tshothe ya thodea dza tshibveledzwa.</p> <p>-U riwala lwo rombahovo/vhibvaho.</p> <p>-U tshimbila kha vhutala hone-hone, hu si na u bva kha thoho ya mafhundo.</p> <p>-Zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana tshothe, nahone zwo tandavhudzwa vhukuma, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho.</p> <p>-Hu na vhutanzi ha u pulana na/kana mvetomveto, zwa mbo bveledza tshibveledzwa tshi si na vhukhakhi na luthihi, tshi kumedzeaho.</p> <p>-Tshivhumbeo ndi tsho teaho lwa tshothe.</p>	<p>-U na ndīvho ya vhudisa ya thodea dza tshibveledzwa.</p> <p>-U riwala lwo rombahovo/vhibvaho</p> <p>-U tshimbila kha vhutala hone-hone, hu si na u bva kha thoho ya mafhundo.</p> <p>-Zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana, zwa tandavhudzwa, nahone</p> <p>-U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tsho fhatwaho zwavhuđi.</p> <p>-O shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo nga ndila yone-yone.</p>	<p>-U na ndīvho yo dziaho ya thodea dza tshibveledzwa.</p> <p>-U riwala – u fara vhutala, nahone u tou polika zwituku kha thoho ya mafhundo.</p> <p>-Hunzhi zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana nga ndila i fushaho, zwiñwe zwa</p> <p>-U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tshi fushaho, tshi kumedzeaho.</p> <p>-O shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo.</p>	<p>-U na ndīvho i fushaho ya thodea dza tshibveledzwa.</p> <p>-U riwala – o di bvanyana fhedzi nga u angaredza ha xedzi zwine thoho ya amba lini.</p> <p>-Zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana nga ndila i fushaho, zwiñwe zwa</p> <p>-Zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana lwo linganelaho, zwiñwe zwa</p> <p>-U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tshi fushaho, tshi kumedzeaho.</p> <p>-O shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo tsha tshibveledzwa.</p>	<p>-U na ndīvho yo linganelaho ya thodea dza tshibveledzwa.</p> <p>-U riwala – o di bvanyana fhedzi nga u angaredza ha xedzi zwine thoho ya amba lini.</p> <p>-Zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana nga ndila i fushaho, zwiñwe zwa</p> <p>-Vhutala hawe kha u fhindula mushumo uyu vhu sumba ho sekena.</p> <p>-U riwala – u a xedza vhutala, zwi ambiwaho huiñe a zwi tsha pfala.</p> <p>-Zwi re ngomu na mihumbulo zwo liana, zwidodombedzwa zwituku zwi tikedzaho thoho.</p> <p>-Vhutanzi ha u pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tshi fushaho, tshi kumedzeaho.</p> <p>-U shumisa muhumbulo u fushaho a tshi shumisa thodea dzo teaho dza tshivhumbeo tsha tshibveledzwa.</p>	<p>-U na ndīvho ya fhasi ya thodea dza tshibveledzwa.</p> <p>-Phindulo yawe kha mushumo uyu i sumbedza hu na u shaedza vhukuma.</p> <p>-U riwala – u xedza vhutala, na zwi ambiwaho huiñe a zwi tsha pfala.</p> <p>-Zwi re ngomu na mihumbulo zwo liana, zwidodombedzwa zwituku zwi tikedzaho thoho.</p> <p>-A zwo ngo lingana kha Luambo lwa Hayani, naho ho di vha na u pulana/ kana mvetomveto.</p> <p>-Tshibveledzwa a tsho ngo kumedzwa zwavhuđi. thodea dzo teaho dza tshivhumbeo a dzo ngo shumiswa – hu na u shaedza huhulu ha zwithu zwa ndeme.</p>	<p>-A hu na ndīvho ya thodea dza tshibveledzwa.</p> <p>-Phindulo ya mushumo uyu i sumbedza u xedza tshohe vhutala.</p> <p>-U riwala – u liana na thoho, zwi ambawaho hunzhi a zwi tsha pfala. Zwi re ngomu na mihumbulo a zwi elani, zwidodombedzwa zwituku zwi tikedzaho thoho.</p> <p>-U pulana na/kana mvetomveto a zwi swikeleli/zwiho/fushi na kathihi.</p> <p>-Tshibveledzwa itshi a tshi kumedzei.</p> <p>- A ho ngo shumiswa thodea dzo teaho dza tshivhumbeo.</p>

					tshibveledzwa fhedzi hu na u tahedzwa ha zwithu zwa ndeme.		
	<u>10-12</u>	<u>8½-9½</u>	<u>7½-8</u>	<u>6-7</u>	<u>5-5½</u>	<u>4-4½</u>	<u>0-3½</u>
LUAMBO, TSHTAELA NA U SEDZULUSA (LTS) (MARAGA: 12)	<p>- U shumisa zwivhumbeo zwone-zwone zwa girama, nga ndila yone, nahone zwo fhatwa lwa vhutali vhukuma.</p> <p>-Ndivho ya maipfi yo tea tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>-Tshitaela, ndivho na redzhisitara zwo tea tshothe-tshothe.</p> <p>-A hu na vhukhakhi na vhuthihi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu ho tea.</p>	<p>-Tshibveledzwa tsho fhatwa zwavhudzi vhukuma, nahone nga ndila yone.</p> <p>-Ndivho ya maipfi yo tea ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>-Tshitaela, thouni na redzhisitara hunzhi zwo tea.</p> <p>-Hunzhi a hu na vhukhakhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu ho tea.</p>	<p>-Mushumo wo fhatea lwo diaho, u a vhalea.</p> <p>-Ndivho ya maipfi yo tea ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>-Tshitaela, thouni na redzhisitara hunzhi zwo tea.</p> <p>-Hunzhi a hu na vhukhakhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu ho tea.</p>	<p>-Mushumo wo fhatea lu fushaho. Vhukhakhi vhu re hone a zwi khakhisi nyelelo ya mafhungo.</p> <p>-Ndivho ya maipfi i a fusha zwi tshi kwama ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>-Tshitaela, thouni na redzhisitara zwo tea lu fushaho.</p> <p>-Hu na vhukhakhi vhu si vhunzhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu ho lapfesa/ pfufhifhalesa.</p>	<p>-Mushumo wo fhatwa lwo tou linganelaho. Hu na vhukhakhi ho vhalahonyana.</p> <p>-Ndivho ya maipfi i fhasi nahone a ha tei tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>-Tshitaela, redzhisitara na thouni zwo tea.</p> <p>-Hu na vhukhakhi ho vhalaho nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu ho lapfesa/ pfufhifhalesa.</p>	<p>-Mushumo wo fhatwa lwa fhasi nahone zwi a konda u tevhelelea.</p> <p>-Ndivho ya maipfi i toda u lulamiswa nahone a i tei ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>-Tshitaela, thouni na redzhisitara a zwo ngo tea.</p> <p>-Ho dala vhukhakhi naho ho di vha na u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>-Zwo lapfesa/ pfufhifhalesa.</p>	<p>-Mushumo wo fhatwa lwa fhasi nahone zwi a konda vhukuma u tevhelelea.</p> <p>-Ndivho ya maipfi i toda ndulamiso zwi hone nahone a i tei ndivho.</p> <p>-Tshitaela, ndivho na vha tanganedzaho mafhungo a zwi anani/tshimbilelani na thoho ya mafhungo.</p> <p>-Ho dalesa vhukhakhi na ndado nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu – Zwo lapfesa/ pfufhifhalesa u fhirisa mpimo.</p>

KHETHEKANYO YA C: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI (20)

KHOODU	Khoudu 7: Vhuswikeleli ha nthesa 80–100%	Khoudu 6: Vhuswikeleli ha nthā 70–79%	Khoudu 5: Vhuswikeleli ho dziaho 60–69%	Khoudu 4: Vhuswikeleli vhu fushaho 50–59%	Khoudu 3: Vhuswikeleli ho linganelaho 40–49%	Khoudu 2: Vhuswikeleli ha fhasi 30–39%	Khoudu 1: U sa swikelela 0–29%
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHVHUMBEO (NVT) (MARAGA: 12)	<u>10–12</u> -Ndivho yo diaho tshothe ya thodea dza tshibveledzwa. -U tana vhudzivha ho angalalaho vhukuma ha vhutsila ha u nwala. -Vhuñwali ho rombaho/dziaho – mugudi u fara vhutala hone, ha liani na thoho ya mafhungo. -Zwi re ngomu na mihumbulo yawe zwo farana tshothe, zwo tandavhudzwa lwa nthesa, nahone zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho. -Vhutanzi ha u pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tshi si na vhukhakhi na luthihi, nahone tshi kumedzeaho. -O shumisa milayo ya tshivhumbeo yo teaho nga ndila yavhuñi vhukuma.	<u>8½–9½</u> -Ndivho ya vhudisa ya thodea dza tshibveledzwa. -U tana vhudzivha ho angalalaho ha vhutsila ha u nwala. -Vhuñwali ho rombaho/dziaho – mugudi u fara vhutala hone, ha liani na thoho ya mafhungo. -Zwi re ngomu na mihumbulo yawe zwo farana, zwa tandavhudzwa zwavhudisa, nahone zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho. -Vhutanzi ha u pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tshi si na vhukhakhi na luthihi, nahone tshi kumedzeaho. -O shumisa milayo ya tshivhumbeo yo teaho nga ndila yavhuñi vhukuma.	<u>7½–8</u> -Ndivho yo diaho ya thodea dza tshibveledzwa. -U tana vhudzivha zaho kha nyimele dzo tandavhuwaho dza u nwala mishumo/ zwibveledzwa. -U nwala – mugudi u fara vhutala hone, hu na u liana/xelana zwituku na thoho. -Hunzhi zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana, zwa tandavhudzwa, na zwidodombedzwa zwinzhi zwi tikedza thoho. -Hu na vhutanzi ha u pulana na u sedzulusa zwo bveledzaho tshibveledzwa tshi kumedzeaho, tshavhuñi vhukuma. -O shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo.	<u>6–7</u> -Ndivho i fushaho ya thodea dza tshibveledzwa. -U tana zwiñwe zwa vhudzivha kha nyimele dzo tandavhuwaho dza u nwala mishumo/ zwibveledzwa. -U nwala – mugudi u fara vhutala hone, hu na u liana/xelana zwituku na thoho. -Hunzhi zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana, zwa tandavhudzwa, na zwidodombedzwa zwinzhi zwi tikedza thoho. -Hu na vhutanzi ha u pulana na u sedzulusa zwo bveledzaho tshibveledzwa tshi kumedzeaho, tshavhuñi vhukuma. -O shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo.	<u>5–5½</u> -Ndivho yo linganelaho ya thodea dza tshibveledzwa. -U tana zwiñwe zwa vhudzivha kha nyimele dzo tandavhuwaho dza u nwala mishumo/ zwibveledzwa. -U nwala – mugudi u fara vhutala hone, hu na u liana/xelana zwituku na thoho. -Hunzhi zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana, zwa tandavhudzwa, na zwidodombedzwa zwinzhi zwi tikedza thoho. -Hu na vhutanzi ha u pulana na u sedzulusa zwo bveledzaho tshibveledzwa tshi kumedzeaho, tshavhuñi vhukuma. -O shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo.	<u>4–4½</u> -Ndivho ya fhasi ya thodea dza tshibvumbedzwa. Phindulo kha mushumo yu i sumbedza vhutala vhusekene. -U sumbedeza ndivho thukhu kha nyimele dzo tandavhuwaho dza vhuiwali. -U sumbedza ndivho i shaedzaho kha nyimele dzo tandavhuwaho dza vhuiwali. -U nwala – mugudi u liana na thoho, thalutshedzo hunzhi i a xela. -U nwala – mugudi u liana na thoho, huriwe thalutshedzo ya polika huriwe. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana lwo linganelaho, zwinwe zwa zwidodombedzwa zwi tikedza thoho. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana lwo linganelaho, zwinwe zwa zwidodombedzwa zwi tikedza thoho. -Vhutanzi ha u pulana na u sedzulusa zwo bveledzaho tshibveledzwa tshi kumedzeaho, tshavhuñi vhukuma. -O shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo.	<u>0–3½</u> -A hu na ndivho ya thodea dza tshibveledzwa. -U shaedza ndivho kha nyimele dzo tandavhuwaho dza vhuriwali. -U nwala – mugudi u liana na thoho, thalutshedzo hunzhi i a xela. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwa tshibveledzwa a zwi yelani, zwidodombedzwa zwitukutuku zwi tikedzaho thoho. -U pulana/ mvetomveto a zwi fushi. Tshibveledzwa a tshi kumedzei/fushi. -Ho ngo shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo.

	vhukuma.			dza tshivhumbeo.	thodea dza tshivhumbeo – hu na huiwe u shaedza.	milayo yo teaho ya tshivhumbeo.	
	<u>6½-8</u>	<u>6</u>	<u>5½</u>	<u>4-4½</u>	<u>3½</u>	<u>2½-3</u>	<u>0-2</u>
LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA (LTS) (MARAGA: 8)	<p>-U shumisa zwivhumbeo zwone-zwone zwa luambo kha u riwala tshibveledzwa, nahone zwo fhatwa nga vhutsila vhuhulwane vhukuma.</p> <p>-Ndivho ya maipfi yo tea tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>-Tshitaila, thouni na redzhisitara zwo tea ndeme na thodea dza mushumo.</p> <p>-Tshibveledzwa hunzhi a hu na vhukhakhi nga murahu ha u pulana na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu ho tea.</p>	<p>-Tshibveledzwa tshofhatwa zwavhuđi vhukuma nahone nga ndila yone-yone.</p> <p>-Ndivho ya maipfi yo tea vhukuma ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>-Tshitaela, thouni na redzhisitara zwo tea tshidzwa a tshi na vhukhakhi vunzhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu ho tea.</p>	<p>-Tshibveledzwa tshofhatwa zwavhuđi, nahone tshi a vholea.</p> <p>-Ndivho ya maipfi yo tea ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>-Tshitaila, thouni na redzhisitara hunzhi zwo tea.</p> <p>-Tshibveledzwa a tshi na vhukhakhi vunzhi nga murahu ha u pulana na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu ho tea.</p>	<p>-Tshibveledzwa tshofhatwa lu fushaho. Vhukhakhi vhu re hone a vhu khakhisi nyelelo ya mafhungo.</p> <p>-Ndivho ya maipfi yo shaedza nahone a i tei tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>-Tshitaela, thouni na redzhisitara zwi a di fusha.</p> <p>-Tshibveledzwa tshi di vha na vhukhakhi vhu si vunzhi nga murahu ha u pulana na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu ho todou vha ho teaho.</p>	<p>-Tshibveledzwa tshofhatwa lwo linganelaho. Hu na vhukhakhi ho vhalaho.</p> <p>-Ndivho ya maipfi yo shaedza nahone a i tei tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>-Tshitaela, thouni na redzhisitara zwo tsela fhasi.</p> <p>-Tshibveledzwa tshofhatwa vhalaho nga murahu ha u pulana na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu – zwo lapfesa/ pfufhifhalesa.</p>	<p>-Tshibveledzwa tshofhatwa nga ndila i shaedzaho/ya fhasi, nahone i a kondja u tevhelelea.</p> <p>-Ndivho ya maipfi i todja huriwe u lulamiswa, nahone a i tei ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>-Tshitaela, thouni na redzhisitara a zwo ngo tea.</p> <p>-Tshibveledzwa tshofhatwa vhalaho nga murahu ha u pulana na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu – zwo lapfesa/ pfufhifhalesa.</p>	<p>-Tshibveledzwa tshofhatwa nga ndila ya fhasi/i shaedzaho vhukuma, nahone zwi tou kondja tshothe u tevhelelea.</p> <p>-Ndivho ya maipfi i todja u lulamiswa ho angalalah vhukuma nahone a zwo ngo tea ndivho na khathihi.</p> <p>-Tshitaela, thouni na redzhisitara a zwi tshimbilelani na thoho.</p> <p>-Tshibveledzwa tshofhatwa dala vhukhakhi, nahoh ho di vha na u pulana/sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu – zwo lapfesa/ pfufhifhalesa.</p>

ADENDAMU/MEMORANDAMU**KHETHEKANYO YA A: MAANEA**

KHETHEKANYO YA A: MAANEA		
1.1 'Makhulu ro takala navho - miñwaha ya 100!'		Nganetshelo Mbuletshedzo U vhuisa muhumbulo
1.2 Lufherani lwa u lindela dokotela.		Mbuletshedzo Nganetshelo U vhuisa muhumbulo
1.3 Mufumakadzi tshawe ndi u bika. Kha ḥeneli ḥa demokirasi? (Ni nga ima na, kana na hanedza muhumbulo uyu).		U ḥata khani Nganetshelo Tsenguluso
1.4 Zwi lugiswa nga zwitereke, zwa tshinyiwa nga zwitereke.		Diskhesivi U vhuisa muhumbulo Nganetshelo
1.5 Pfunzo ndi dzilafho, vhana kha vha karuswe.		Tsenguluso Nganetshelo Diskhesivi
1.6 Nwalani maanea ane a fhela nga u ri: ' ... ndo tou n̄hu, nde fuke. '		Nganetshelo Mbuletshedzo U vhuisa mihumbulo
1.7.1 Tshifanyiso	Mulingiwa a nga amba nga: <ul style="list-style-type: none"> • Ndau na ngweña zwine a khou zwi vhona zwi tshi khou lwa mađini. • Mboho mbili a dzi dzuli dangani lithihi. 	Nganetshelo Mbuletshedzo U vhuisa muhumbulo Diskhesivi
1.7.2 Tshifanyiso	Mulingiwa a nga amba nga: <ul style="list-style-type: none"> • Mulisa wa kholomo • Vhufuwi • Mvelele ya mulovha. 	Nganetshelo Mbuletshedzo Diskhesivi U vhuisa muhumbulo

KHA LUSHAKA LUŃWE NA LUŃWE LWA MAANEA LWE MUGUDI A LU NANGA KHA HU DZHIELWE NZHELE ZWI TEVHELAHO:

NGANETSHELO

- Mafhungo a tea u vha a kha tshifhinga tsho fhelaho.
- Mvulatswinga i fanela u kokodza dzangalelo ḥa muvhali.
- Mafhungo a tea u vha na mudzedze wo khwathaho.
- Zwi re ngomu zwi tea u takadza/kunga muvhali.
- Phara ya magumo i tea u vhewa nga ndila i songo ḥoweleaho lune ya takadza.

MBULETSHEDZO

- Muñwali u tea u sika tshifanyiso nga maipfi.
- Maipfi na kuambele zwi nangiwa nga nzhele u itela u swikelela ndivho yo lavhelelwaho.
- Figara dza muambo dzi nga shumiswa nga ndila ya mvelo.

U TATA KHANI

- Muñwali u thoma maanea nga u bvisela khagala kuvhonele kwa thoho ene muñe e na thikhedzo khulwane.
- Muñwali u tea u diimelela na u tikedza muhumbulo wawe o khwatha.
- Hu shumiswa luambo lu re na u nyanyula, honeha lu si lwa vhuhali.
- Magumo kha vhe a tendiseaho a sumbedze kuvhonele kwa muñwali.

MAANEA A DISIKHESIVI/ U TATA HO LINGANYISWAHO

- Muñwali u fanela u pfectesa na u kona u sumbedza masia othe a fhungo lo kumedzwaho nga ndila ya u sa dzhia sia, nahone e na ndivho ya mafhungo.
- U ñwala hu fanela u vha havhudzi, ho humbuliwaho zwavhudzi nahone hu sa dzhii sia, hu fanela u vha na mafhungo o fholaho, u humbulwa na u tikedzwa zwavhudzi.
- Thounu i tea u vha i songo nyanyuwaho nahone i tshi tendisea hu si na u dihudza.
- Muñwali a nga nea tsumbo ya kuvhonele kwave magumoni a maanea awe, fhedzi hezwi zwi fanela u itwa kha magumo fhedzi.

MAANEA A U VHUISA MUHUMBULO

- Maanea a khumbulo a dzhia sia.
- Vhudipfi na u nyanyuwa zwi tamba tshipida tshihulwane.
- Tshipida tshi vhalalo tsha maanea tshi nga vha tsha u talusa. Thaluso idzi dici fanela u vha khagala nahone dza livhiswa kha u sikulula miñumbulo kana vhudipfi ha muñwali kha muvhali.
- Mihumbulo/ngelekanyo/vhudipfi zwine zwa bviswa zwi tea u dzumbulula u fulufhedezea na u dzhenelela ha ene muñe.

MAANEA A TSEDZULUSO

- Hu na thodea ya u pfectesa thoho zwavhudzi.
- Thodisiso yavhudzi ndi ya ndeme sa izwi mafhungo a tshi tea u tikedzwa nga mbuno.
- Ngauri muvhali a nga vha a si na u pfectesa ho khetheaho ha thoho, muñwali u fanela u bvisela khagala maipfi ane a nga vha a songo dowelea.
- Mihumbulo i fanela u dzudzanywa nga ndila ine ya pfala nahone ya bvisa muvhali kha zwi sa dihwi ya mu isa kha zwi divheaho.
- Maanea a tsenguluso a anzela u ñwalwa kha tshifhinga tsha zwino.

KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI

MBUDZISO 2

2.1 VHURIFHI HA TSHIOFISI

Tshivhumbeo:

- Diresi mbili (Hu songo ñwalwa zwiga zwa u vhala)
 - Ya muñwali ine ya do vhinwa nga datumu.
 - Ya muñwalelwa ine ya rangelwa nga muñtanganedzi.
- Theshano- hu songo ñwalwa tshiga tsha u vhala.
- Thoho ya mafhungo
- Marangaphanda
- Mutumbu
- Nyonesano
- Magumo – hu songo vha na zwiga zwa u vhala.
- Kushumisele kwa luambo (Thounu na redzhisitara).

2.2 MUFHINDULANO

Tshivhumbeo

- Thoho
- Mvulatswinga:- fhethu.
 - tshifhinga.
 - madzina a vhathu vha re kha nyambedzano.
 - vhaambi vha tea u reshana.
- Mutumbu: madzina a vhathu a tea u vha kha tshanda tsha monde.
 - vhaambi vha amba nga u sielisana.
 - muñwe na muñwe u imelela sia lawe nga mbuno dzo dziaho.
 - maipfi a re zwitangini a songo andesa.
- Phendelo: i tea u ri sia muyani.
- Thounu na redzhisitara zwi ananaho na nyimele.

2.3 ATHIKILI YA GURANNDÀ

Tshivhumbeo:

- Thoho
- Madzina a muñwali
- Marangaphanda
- Mutumbu
- Magumo

Athikili i fanela u fhindula mbudziso dzi tevhelaho: nnyi?, mini?, ngafhi?, ngani? na hani?

2.4 MUvhigo

Tshivhumbeo:

- Thoho
- Marangaphanda
- Matshimbidzele
- Mawanwa
- Phendelo
- Themendelo
- Tsaino ya muvhigi
- Tshiimo tsha muvhigi
- Duvha /Datumu

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B: 30

KHETHEKANYO YA C: **ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI/
ZWA TSUMBEDZI/ZWA MAFHUNGO.**

MBUDZISO 3

3.1 **GARATA YA THAMBO**

- Thoho
- Madzina a muñwali na muñwalelwā
- Mulaedza
- Fhethu
- Duvha
- Tshifhinga

3.2 **GARATA YA POSWO**

- Dzina ^{la} muñwalelwā
- Diresi ^{na} datumu
- Mulaedza
- Dzina ^{la} muñwali

3.3 **MASIA**

Maga a tevhelwaho:

- Dzina ^{la} holo.
- Fhethu he a kanda hone.
- Ri shumisa masia:
 - Tshipembe, Devhula, Vhubvaduvha naVhukovhela.
 - Tshanda tshaula kana tshamonde.
- Zwiga zwa mupo.
- Zwiimiswa kana zwifhato zwa mihasho yo fhambanaho.

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA C: **20**
MARAGAGUTE: **100**